

Ke thuso

Dipotso tsa pele ho pale:


1. O bona eng setshwantshong?
2. A na o tseba batho ba sebedisang setulo se mabidi?
3. Diborele tsona di sebedisetswa eng?



“Hela bana, diborele tsaka di kae?
Nkase kgone ho bala ntle le tsona.”
Ke nkgono eo, a omana a phopholetsa.



Ha se batho ba hodileng feela ba pono e fokolang. Le bana taba eo e a ba ama. Ho rwala diborele ho thusa haholo.



Batho ba baholo mangwele a hana.
Ba hloka se ka ba thusang ho tsamaya.
Le ditekesi re lokela ho ba le mamello.



Ho etsahala eng
setshwantshong?



Joo! Thabo o thutswe ke kolo. O ne a
palame baesekele. O robehile leoto, o
tlameha hoy a sepetlele.



Ao Thabo wa batho, o tswile sepetlele.
Feela jwale o lokela ho tsamaya ka
dikoroko. Hore leoto la hae lese hate fatshe.



Ekaba ba emetse eng?



Difofu di ka itsamaela hantle ka bolokolohi.
Ka baka la melamu ya bona e mesweu.
Ba tsamaya ha bobebe.



Dintja tse rutuweng hantle ka bokgabane.
Le tsona di thusa batho basa boneng. Di
bohlokwa haholo.